



## LA CADENA DEL CÒR

T'ai cantat, ai cantat tos ivèrns aboriús  
 Mon país e tos prats acaptats de vacivas\*  
 E tas combas, e tas montanhas agradivas,  
 E tos tèrmes fuelhats, atintats\* sus dels rius.

Dels rius candes e clars, e frescòts e tan viús !  
 Ai cantat tos drelhièrs\* nauts e primos ont las grivas  
 Váun picorar, jos la nèu, las adrelhas\* tardivas ;  
 Ai cantat lo cièu blu de tos gentes estiuís.

Aquò fach, me soi dich : De qué váu cantar g-ara ?  
 Mès, vals autres païs, quand ai virat la cara\*,  
 Mos pès aviáun pres raiç dins lo sòu\* auvernhat.


Ai sentit que, sus ieu, pesava una cadena,  
 Ò mon païs ! e que dins ta rufa codena,  
 Demorarai totjorn plantat com'un vernhat !


Arsèni VERMENOSA  
*Jos la clujado*

\* vaciva : *jeune brebis* ; \* atintat : *incliné, mot auvergnat* ; \* drelhièr : *alisier des oiseaux* ;  
 \*adrelha: *baie, aïrelle* ; \* cara : *visage, face* ; \* sòu / sòl : *terre*.

**CANTA-GRELB** - Revue trimestrielle, éditée par le **Grelh Roergàs**, 15, avenue Tarayre, 12000 RODEZ - Directeur de la revue : Maurici BONI - Prix de l'abonnement : **100 F** - C.C.P. : **GRELH ROERGÀS 3 397 62 Y Toulouse** - Pour l'abonnement, s'adresser à : **Albert BIBAL, 1, rue George-Sand, Bel-Air III, 12000 RODEZ** - Prix du n° : **30 F**

Commission paritaire n° AS 71775





# CANTA-GRELH

N° 34

DECEMBRE 1997

## MESSATGE, VENGUT D'AUVÈRNHA

**P**ensada unica, lenga unica, vestidura unica, abeurada unica, mangilha unica, telé unica, cançon unica et tot lo demai americanoid.

Fa pas meissant lo veire, l'unificacion del monde es en bon caminament. I anam tot drech.

I a pas que la natura, encara garcièra, que s'atarda, mas pas per un bèl brieu probable, a nos pòndre sovent diferents, de nas, de pèl, de tufa, e mai de caractari quand ne vira...

Segur que d'unes lo regràtan, e coma cal ! Del punt de vista economic i auriá benlèn a i ganhar bravament. Se totes èrem de talha pariona, sauriam cossí cal far nautas las pòrtas, lòngs los lièches e cossí cal talhar los vestits en corde-ladas ! E s'aviam totes la mèima largor del cuol sauriam au mens cossí cal preveire los sètis dins nòstres transpòrts, publics o non. Non pas que, ambe tan-tas diférencias !

M'enfin ! Cal pas trop se desanar, se desesperar ! Ambe la "*clonicultura*"<sup>1</sup> que s'anònzia, un esper novèl se lèva sus l'Umanitat.

Sabèm ben, malurosament, que d'unes passeïstas son capables d'ensajar de se metre en travès del progrès. Benlèu temptaran ambe d'interdiccions, ambe de lèis estupidas, d'empachar la naissença proximala del "clònòme"<sup>2</sup>. Pas per un brieu. L'òm arrèsta pas la mar.

A ! La polida causa que nos espèra, coma nos o dis l'amic Robèrt MARTI :

*"Deman serà un deman de miralhs ; te poiràs véser passar per la carriè - ra sens te bolegar de l'ostal. Lo quite mite de te véser passar dempuèi ta fenèstra serà vengut realitat..."*

*Se tot aquò vos fa páur - e se compren - es mai que ora de se'n mainar.  
Lo clonatge vos fa pessament ? Mas, fa de temps qu'a començat, a l'amagat"*<sup>3</sup>

Pensi ben que lo clonatge cultural, coneissèm plan aquò, nosautres Occitans. Fa temps que nos demandan de pèrdre nòstre èime, nòstre lenga, nòstre anar. Nos cachan totes dins una fachoira unenca per nos en sortir totes coma cabecons d'un sol mòtle, afraironats, embessonats, aparionats, egals, uniformisats, castrats culturalament, sanats e fièrs d'o èstre ! Digatz-me : *Las Demoisèlas de Bodon*, coneissètz au mens ? De qué i crida Joan BODON e d'un biais tan patetic qu'i a pas al monde òbra pus fòrta per protestar contra la castracion culturala ?

E de qu'an dich e fach nòstres Ancians ? Que de rampèls de lor part per quilhar lo cap, plegar pas l'esquina, demorar dreches e fièrs ! *"Paure Pòble*, cridava MOULY, *s'agiriá que te revelhèsses ! Se sabiás cossí t'an mentit !".*

Aquel CANTA-GRELH nos parla dels Auvernasses. Òsca al pòple fièr e reguèrgue de la montanya ! Òsca a lor poèta VERMENOSA que dejà cantava la diferéncia :

*"Mès Dieu nos faguèt pa'l compàs :  
Diferents d'ama e de tufas,  
Sèm per bonur coma las trufas,  
Qu'una es lisa e l'autra z'es pas..."*

Grand-mercé a l'Auvèrnha, filha de Vercingetòrix, e totjorn quilhaira del drapèu de la libertat !

CANTA-GRELH


1. Mot que sembla creat per Robert Martí, president I.E.O.

2. Mot fargat pel secretari del GRELH ROERGÀS, Maurici de Bòni,

3. Citacion de ROBERT MARTI in OCCITANS n°78.



A. DURENCA : P. REVELLAT, Z. BÒSC. M. CADARS, mèra.




## VIDA OCCITANA

• *Dins lo mes d'agost se faguèt l'inauguracion e la benediccion de "Nostra-Dama d'Aubrac" suls confins de Cantal - Lozèra - Roèrgue. Cadun i anèt de sa dicha. M. lo President CENSI, susprenguét agradiosament los occitans en apiejant la siá sus lo polit cant : "Aubrac !", paraulas de Z. BÒSC, musica de David JULIEN. Auretz plaser de legir lo tàct en integralitat.*

• *Donarem quelques ressons de nòstra amassada de Durenca ont nòstres amics nos recaupèron tan plan. Una capelada farem al novèl majoral Jòrdi PASSERAT e senhalarem la parucion d'un novèl obratge a l'intencion dels botanistas.*

• *Lo dossier nos passeja, a travèrs lo temps, en Auvèrnha : Sèm a fuelhejar las òbras, e aital descobrirem la literatura anciana e actuala dels nòstres vesins e amics. Es a Z. Bosc que debèm aquela causida de flors. Mercé a el.*



## NOVÈLAS OCCITANAS

- *Dimenge 3/08/97 : Edificacion de l'estatua N. - D. d'Aubrac*  
*Aqui çò que diguèt lo President de la Région "Midi-Pyrénées"*

Les Aveyronnais qui pratiquent la "Lenga Nòstra" connaissent bien et apprécient le poète rouergat Zéphirin Bosc. Celui-ci écrivit un très beau poème en occitan inspiré par la terre d'Aubrac. L'Abbé JULIEN, un autre aveyronnais et musicien célèbre, mit en musique le poème de BOSC.

Rassurez-vous, il n'est pas dans mes intentions de vous interpréter la chanson. Si j'évoque le thème du poème de Zéphirin BOSC c'est parce qu'il me paraît très adapté à la cérémonie d'aujourd'hui. Le poète rappelle d'abord qu'en des temps très anciens des populations farouches parcouraient les hautes terres sauvages. Soumises aux forces occultes de la nature elles voyaient dans ses déchaînements la manifestation de l'incompréhensible courroux de leurs Dieux.

*"Aubrac Tèrra Pagana", chante le poète.*

Plus tard, beaucoup plus tard vinrent les temps des grands pèlerinages. Romieux et Jacquaires traversaient l'Aubrac au péril de leur vie. La domerie leur offrait un asile de sécurité, d'accueil et de prière.

*"Aubrac Tèrra Romana", "Aubrac Tèrra Crestiana"*

Pour conclure le poète évoque les hautes terres en notre siècle en parlant de :

*"L'Aubrac Tèrra Abelana"*

Aubrac, terre généreuse et fidèle. Fidèle à ses racines, fidèle à son identité, fidèle à sa foi chrétienne.

Hervé VERNHES et Zéphirin BOSC nous racontent la même histoire ; L'un utilise la richesse du verbe occitan, l'autre la sculpte mot à mot dans un bloc de granit, mais le double message de fidélité et de générosité est bien le même dans les deux cas.

De ce sommet du Moussous, par temps clair et avec un bon instrument, on distingue au sud-ouest une autre chaîne de montagnes ; les Pyrénées. Une cime y culmine dans notre région : Le Pic du Midi de Bigorre. Son observatoire en a fait l'un des hauts lieux de la connaissance scientifique de l'univers. A l'aide de puissants instruments les savants en sondent les confins pour y découvrir le secret de nos origines.

Nous savons cependant qu'il existe une autre voie de la connaissance, la voie spirituelle de la foi et de l'amour. Loin de se contredire les deux approches convergent et se complètent pour atteindre un jour, nous dit le Père TEILHARD, la

compréhension ultime. L'Omega.

La Région Midi-Pyrénées a bien de la chance. Toute entière déployée entre ces deux montagnes il y suffit de lever les yeux vers les sommets, au nord le Mous-sous, au sud le Pic du Midi, pour y déceler le double repaire de son avenir et de sa sauvegarde.

#### • La Sant-Justin del 8 d'agost 97 a Durenca

Ne gardam un plan bon sovenir. Après nòstre Acamp general del matin, sus las 11 oras la glèisa s'empliguèt de monde. Los Durencòls èran plan nombroses. La corala paroquiala animèt plan los cants, menats de mèstra man per l'abat David Julien. Lo paire Ubèrt FAU presidèt l'ofici e donèt un mestre presic sus la familia. Après messa, davalada al molin de Ropeirac, desvelament d'una lausa per rapelar lo passatge apr'aicí de Justin BESSON, d'Arthémon DURAND, lo Picoral, e enfin de Joan BOUDOU.

Presa de paraula, de COSTES, president del S. I. de M. Marius CADARS, mèra de Zefir BOSC, e enfin de Patric REVELLAT, assessor de mantenéncia, representant lo capolièr del Felibridge Pèire FABRE.

Vin d'onor plan presat jols ombratges a la broa del riu. Taulejada enfin de 145 participants. De senhalar l'animacion d'après lo repais, ofèrta per los joves de Durenca, jovenòts, e pus bèlses, jos la direcccion d'ensenhaires afogats, que l'òm sauriá pas pro mercejar. Cal dire tot nòstre grat a la parròquia, al S. I. e a sos responsables, a la comuna e a son mèra que an multiplicat los signes d'amistat e de bona ajuda, a l'ostalarià Crouzet e a tot son personal que serviguèron un repais plan e prestament servit.

Grand mercé a DURENCA de la part de totes los Grelhons !

#### • "Plantas e erbas dels cantons d'Entraigas e de Mur-de-Barrés"

Zéfir BOSC publica aquel repertòri d'après los trabalhs del botanista Joan CARBONÈL (1864 - 1934). Lo nom de mai 500 plantas es donat en latin, en francés e dins la denominacion locala. Aquò dòna un numerò especial de la revista LO CONVISE, mestrejada per Nadal LAFON. Val 35 F. *Lo Convise, Bastiment del Relotge, 9 Plaça de la Patz, 15000 Aurilhac.*

#### • Lo Paire Jòrdi Passerat, majoral

La remesa oficiala de la cigala d'òr a Jòrdi PASSERAT se faguèt a Comberougièr, ras de Montauban lo dimenge 7 de setembre. Après una messa solemna en òc, la ceremonia se debanèt sus la plaça del vilatge al mièg d'un grand estrambòrd. Après la taulejada la fèsta populara reprenguèt ambe participacion dels gropes presents.

## L'AUVERNHA A MANTENGUDA SA ]

*Lo n°33 de CANTA-GRElh nos a contada l'istòria del reviscol felibrenc en Auvèrnha. Avèm facha coneissença ambe quelques braves obrièrs de la lenga, tant ancians coma actuals.*

*Nos mancava de poder nos congostar de qualche bon talhon d'aquela letra - dura occitana. Es çò que nos prepausa lo dossier present.*

### I - LOS DAVANCIÈRS DE LA LENGA :

#### . Abat Joan BOUQUIER (1720/1804),

Era de Leynhac, al ras de Maurs ; Prêtre communautari, daissèt una òbra, lo pus sovent satirica, que compren de poesias divèrsas e de cançons del temps de la Revolucion.

#### DIALÒG EN VÈRSES

L'Ome :

*As ben bèl far,  
Pr'aquò tu sauràs mas me plaire ;  
As ben bèl far,  
Pr'aquò sauràs pas m'agradar.  
Lo soenh que tu prenes, pecaire,  
Non servirà pas de gaire,  
As ben bèl far !*

La Femna :

*Paure badau !  
Tu creses quand ieu m'adonise  
Paure badau,  
Qu'aquò's per tu que ieu zo fau  
Pense pas a tu, t'en respònde  
Mai que se n'èras pas al monde  
Paure badau !*

#### DIALÒG AMB UN NOTARI

Al notari :

*Notari, te vòle avertir  
Per qué l'ocasion se presenta  
Que la garda quauque\* matin  
Te vendrà quèrre la serventa (bis)  
La t'avèm ben daissada pron  
Contenta-te de la rason (bis)*

Responsa del notari :

*Que diables vos embarrassatz !  
Qu'om age una serventa a la mòda  
Es-que quò's de vòstres afars ?  
Cadun coma pòt s'acomòda (bis)  
L'ai logada, me fa plaser,  
Ieu ne fau a z'ela tanben. (bis)*

*Ela fa plan son torn d'ostau\*  
E jusqu'a l'ora presenta  
Ela m'a servit coma cau\*  
E m'es estada obeïssenta (bis)  
Siasca lo jorn, siasca la nuèch,  
Es prèsta a me caufar lo lièch. (bis)*

Replica :

*O ! Lo te caufa ben que trop,  
Amai lo pus sovent sens brasa !  
Aquò es per aquò, encara un còp  
Que la vau sortir de ta casa (bis)  
En atendent, se me cresíás,  
Tu mèime la ne'n sortiriás. (bis)*

\* Indicas : quelque / quauque, ostal / ostau, cal / cau : la vocalisation du "l" qui devient "u" est fréquente dans le parler auvernhat.



## MANTENGUDA SA LENGA

### EXTRACH D'UNA CANÇON ALS PAISANTS (1793)

<i>Quala rejoissença</i>	<i>La tèrra es pas ingrata</i>
<i>Brave cultivator</i>	<i>Te paga lo trabalh</i>
<i>Quand veses ta semença</i>	<i>A fòrça que la gratas</i>
<i>Créisser de jorn en jorn ;</i>	<i>Te fornís çò que cal.</i>
<i>Quand Cerès la deessa</i>	<i>A fòrça que trabalhas</i>
<i>Del bon fruch, del bon gran</i>	<i>Que fòses dins ton fons</i>
<i>Te consèrva la pressa</i>	<i>Tròbas dins las entralhas</i>
<i>Jos ta poissanta man</i>	<i>Çò que te fa besonh. (...)</i>

### . FRANCÉS de MURAT (1766 / 1838)

Era de Fontenilhes - Santa-Aulària. Panfletista patesenc e etnòlòg, escriu dins lo parlar de Murat. Per sas òbras citarem : \* *Lo trauc del lop (poëma)* ; \* *Vaì lèra lèu (raconte d'una caça movementada)* ; \* *Lo vèri e lo daret (le verrat et le béliger, pèça satirica de 400 verses)* \* *Musique, danses et chants de jadis (collectage)*.

#### LO PARLAR DE MURAT : PARTICULARITATS.

Lo i de sosten s'emplega fòrça e se pronòncia dins lo parlar de MURAT.  
Exemples : *brave / bravei* ; *conte / contei* ; *fe / fei* ; *les / leis* ; *espelar / espeilar* ;  
*del / deil* ; *ne / nei* ; *dire / direi... eca...*  
De mai lo "c" dur se vira en "ch" : *cal / chau*.

### LO JUTGE ESPEILAT

*Escotatz bien, garçons e filhas  
Un bravei còntei, per ma fei  
Barratz lo quiol, durbètz leis doas aurelhas  
Teinetz vòstra lenga e veiretz.  
Un còp un rei qu'apeilavan Cambisa  
Faguét espeilar, tot entièr  
Un jutge qu'avíá la bestisa  
Coma n'a tant, dei mau far son mestier.  
E de sa pèl bien preparada  
Cambisa ne faguèt captar\**  
*La cadièra deil camarada  
Quei lo deiviá remplaçar  
Aquò n'i faguèt res ; Cambisa aviá bèl faire  
Leis auríá toteis espeilats  
Quei se serián pas corrijats.  
E pertant aqueil rèi n'era pas un chardaire \**



*Enfin coma deison leis uns ;  
 Se leis Cambisa son trop raleis \*  
 Leis maissants judges son comuns...  
 Adonc se l'ancien temps n'es pus  
 N'es pas dei mèima deis abús  
 Quei per malur deimòran e sei corritjan gaire  
 E leis judges d'aneit\* coma deil temps passat  
 N'abaston dei Cambisa e dei son escorjaire :  
 De jutjar dei travèrs aun deispuèi contunhat. (...)*

Indicas : captar / acaptar : recouvrir ; chardaire / cardaire, cardeur, écorcheur ; raleis / rares : rares ; aneit/uèi : aujourd'hui.

#### ROMANÇA

*Levatz-vos totes, es vòstra ora  
 Joves e tendres pastorèls  
 E vos tanben genta pastora  
 Venètz gitar\* vòstres tropèls  
 Lo vent fug, las estialas\* baisson  
 Les auvelons chanton l'amor  
 De bon matin les motons païsson  
 E chèrchon l'ombra al còr del jorn  
 Profitatz de la matinada  
 Imitatz lo mèrle e lo tord  
 Que fason l'amor sus la rosada  
 E se caresson nuèit e jorn.*

*Venètz, bèlas pastoreletas  
 Chascuna ambe vòstre pastor  
 Venètz, culhirem las floretas  
 E respirarem la freschor.  
 Aqueste ser per nos distraire  
 Sus l'erbeta venètz dançar  
 E per pagar lo musetaire  
 Pastoras lo chaurà'mbraçar.*

Indicas : Gitar lo tropèl : delargar, far sortir ; estialas / estèlas : étoiles.

#### . Abat Joan LABOURDERIE (1776 - 1849)

Era de Chalinargues, de l'encontrada de Murat. Orientalista, presicaire de renom, poèta a sas oras, nos a daissat : "Dissertation sur la langue romane", e tanben es el que, sus la demanda d'un ministre de Napoleon, se carguet de far la traduccion de la "Parabole de L'Enfant prodigue" dins lo parlar de Murat. Ne donam aicí quelques extrachess que faran plan veire las particularitats localas del parlar.

#### "Parabole de l'enfant prodigue, d'après la Syriaque".

11. En ôme aviá dos efants.
12. Lo pès joine diguèt a son paire : Mon paire donatz me la part de l'eiritatge que me revei. Lo paire lor partagèt sa fortuna.
13. Quarques jorns après, lo joine garçon ramassèt son ben e partiguèt per vodiajar diens un païs estrangièr e dissipèt atí tot çò qu'aviá en debauchar.
14. Après qu'aguèt tot manjat, la famina se faguèt sentir per tot aquer païs e ser cominquèt a conéisser lo besonh.



15. *S'enanèt d'atí, se logèt a un riche borjas que l'envodièt diens ena bòria per gardar los cochons.*

16. *Aurià ben vogut ramplir son ventre de las calofas que manjavon los cochons, mèi degús ni'n donava (...)*

*Particularitats localas :* En òme / un òme ; lo pès joine / lo pus joine ; revei / reven ; quarques / quelques ; diens / dins ; atí / aquí ; aquer païs / aquel païs ; diens ena bòria / dins una bòria...

#### . Joan-Baptista BRAYAT (1778 - 1838)

Nasquèt a Boisset (15), foguèt oficièr de santat. Es un poèta umorista que nos a daissadas doás plegas de vèrses :

- *Vers patois par un berger de BOISSET*
- *Nouveaux vers patois de J.-B. BRAYAT.*

#### L'AVARE (Extrach)

*Un onèste òme e un avare  
Se semblon pas, ieu vos declare.  
L'un es amic e bon parent  
E l'autre n'aima que l'argent.  
Tota la vida gu'el s'aplica  
A trabalhar pel rèi de pica,  
O viu pus lèu per qualche ingrat  
Que li tarda que siá enterrat !  
A l'avare, vos fiètz pas gaire  
Per del argent vendriá son paire !  
Lo velhant juscas a la mòrt  
Se fa un dieu de son tresòr...  
Mès, quand la mòrt li rend visita  
Gu'el deuriá canjar de conduita,*

*Deuriá detestar sa passion  
Et tot entièr se donar a Dieu...  
Mès aquela passion funèsta  
Se quita pas coma una vèsta  
E d'après l'oracle rendut  
L'òm mòrt coma l'òm a viscut...  
Aquel que vos fasiá languir  
Aqueste còp ven de morir ;  
Nebots, cargatz vòstre mantèl  
Venètz l'acompanhar al tombèl  
E per faire segon l'usatge  
Ploratz sens molhar lo visatge  
Car paupar de l'òr e plorar  
Aquò n'es pas aisat de far !*

L'òm aurà remarcat, amb aquel talhon l'aisança de la versificacion e l'elegància de l'expression, marcas d'un poèta pro remarcable.

#### . Joan-Baptista VEYRE (1798/1876)

Es nascut a Aurlac, e foguèt ensenhaire-regent a Sant-Simon. Son òbra es reculhida dins *Los piaulats d'un rèi-petit* (1860)



### NOSTRA LENGA

*Après la vesita que faguèt Jasmin als poètas d'Auvèrnha :*

Lenga aimablòta	Immortalisada.
Tant polidòta	Ara n'as plus páur de morir
Que cantejava nuèch e jorn	Quand de trobaires
A sa pastoreleta	Cançonejaires
Benurosa de son amor,	Un fum ne'n va pungir !*
Ta glòria meritada	Nòstras montanhas
Pecaire, anava s'escantir.	Nòstras campanhas
Jasmin, uèi, l'a reviscolada,	Jos sos pas los veson espelir !

\*pungir : *poindre, surgir.*

#### . Frederic DUPUY de Granval (1802/1859)

Poèta d'Aurilhac, nos daissa un òbra poetica e didactica consequenta : *Un exilat* (1850) ; *Las estrenas de Joan GUETRÀS* (1850) ; *La grammaire patoise* (1850) ; *Mas estrenas als enfants* (1854).

### LAS ESTRENAS DE JOAN GUETRÀS

*Cançon sus l'aire del Cabanon.*

1. L'i a lèu tres ans que la França indignada  
Cassava un rèi que fasiá son malur.  
Quand entendèt petar la fusilhada  
Felipa part, s'escond coma un volur.  
Malgrat los plors dels sieus e de lor clica  
Lo pòble fièr d'estre mèstre a son torn  
Fa proclamar pertot la Republica  
Al crane son de trompeta e tamborn.
  2. Nòbles, borgès, ambe les proletaris  
Plantan en cantar l'ubre de Libertat.  
Sans les sonar, les curats, les vicaris,  
En suspelís venián los baptejar.  
Lo grand senhor, passat per la colica  
Al cabaret s'arrendiá de cridar :  
"A bas lo rèi ! Viva la Republica!  
Braves enfants, nommatz-me deputat !"
  3. Te'n rapportant a lors bèlas promessas  
Lor as donat lo foet per t'estrelhar !\*
- Coneisses uèi que valon lors caressas,  
Fáun de potons quand vòlon plan gafar.

Cresiás votar d'après la lèi novèla  
 E de causir de bons representents ?  
 Tu t'es trompat, paubre Joan de Nivèla  
 Cau\* dels escuts per aver del bon sens !

4. Duviaun per res tenir dins las escòlas  
 Los tieus enfants e les rendre sabents ;  
 Mès tot aquò n'era que faribòlas  
 Seráun des ases enquèra per longtemps.  
 T'aviáun promés que porriás lo dimèrgue\*  
 Beure de vin sens pagar cap de dret :  
 Quand auràs set beuràs chas tu de mèrgue\*  
 Montalembert barra les cabarets...

5. Espère ben que començas de veire  
 Paubre paisant que se foton de tu !  
 Cau sans tardar que la machina vire  
 O per ma fe, paubre enfant, ès fotut !  
 Se cada jorn te sarran la correja  
 Aquò's finit, porràs plus vergenar\* ;  
 Ser e matin te netejan la grepcha\*  
 Te laissaràun que los uèlhs per plorar.

6. Lo solelh duèrm ; Quand tornarà "paretre"  
 Del brave temps, n'en caurà profitar ;  
 Joves e vièlhs, al trabalh se cau metre,  
 Pas de feniants, cau totes se levar !  
 Avèm besonh de faire una bugada  
 Lo linge fin s'acaba de gastar ;  
 Assertam plan aquesta sablonada  
 Per n'avet pas besonh de l'i tornar !

\*estrelhar : ètriller ; \*cau / cal : il faut ; \*dimèrgue / dimenge : dimanche ; \*de mèrgue : du petit lait ; \*vergenar : faire l'amour ; \*grepcha / grépia : mangeoire.

## II - LOS AUTORS DEL TEMPS FELIBRENC

### . Augusta BANCHAREL (1832 / 1889)

Escrivan e jornalista nascut sus la comuna de Relhac (15) e que foguèt un dels primièrs a comprendre la portada de l'apèl lançat de Provença per Frederic MISTRAL.

**Son òbra :** *La grammaire et les poètes de la langue patoise d'Auvergne ; Poesias satiricas e politicas, reculhidas per Nadal LAFON e Joan FAY, edicion 1990.*



### A MOSSUR VERMENOSA

*"En aquel temps los poètas se fasiáun pas de presents, dins lors vèrses!"*

Z. BÒSC

Mon porcèl vos desplai car "Mossur VERMENOSA"  
E sans saber d'ont ven lo ficatz dins la bosa ;  
Mon porcèl es estat d'un celèbre curat  
Rabelais l'a elevat, Cervantes l'a educat.

Vòstres catons son blancs ; les marguilhièrs les règlon  
E les curats les lècon.

Graupinharáun ben lèu, car dins aquela casta  
Áun arpas e arpions e grifon quau que siasca...

Ieu som amb Rabelais  
Vos sètz amb los abats

Sèm plan lòngh... Mès seriam fetivament pus près  
Mossur, se vos siatz pas autant enfarinat.

*Avenir du Cantal, 2 mars 1888*

*Se sentís aquí lo resson de las diferéncias d'opinions politicas. Se pojrà legir  
pus luèn la responsa de VERMENOSA.*

**. Los dos fraires GÉRAUD d'Aurilhac :**

- Monsenhor Pèire GÉRAUD (1842 / 1922)
- Majòr Lovís GÉRAUD (1852 / 1917)

L'ainat Pèire passèt pel Seminari de Sant-Flor per devenir prêtre en 1865. Professorat a Plèus, licéncia a París, temps de vicari (Massiac, Sant Cernin)

*"E quò seguèt après, la vida fòra terraire, aquela que nos dòna la languida, a nautres Auvèrnats, e que fa que lo país, de lài lonh, nos apareis coma un paradís, ont fa bon viure. Preceptor en Alemanha, a Madrid, puèi en Romania, ensenhèt als fils de ministres e de princes. Aquò es benlèu subretot a Bucarèsti que l'òme poguèt donar la mesura plena de sa valor coma arquiprère de la catedrala latina.*

*Mas ont que seguèssa, Monsenhor aimava melhor que tot son Auvèrnha, sa Jorda, lo Puèch Corní, lo Ròc dels Penduts. Son regrèt a gu-el èra aquel de l'Auvèrnha. E calriá pas far ges de mespresa : Aquela "Lisou" del regrèt tant coneigut es pas autra causa que la personificacion d'una Auvèrnha aimada, desirada e, pecaire ! aluenchada : tan lòngh que son carmèl\* de felibre la sonava, e gu-ela que gardava tot son cur l'entendiá plus :*

*"Mon carmèl te sòna. Tu n'entendes plus..."*

*Amorós de l'Auvèrnha, l'èra tanben de sa clara lenga d'òc. Seguèt ambe VERMENOSA, l'abat COURCHINOUS, e ambe son fraire, un dels mestres alandaires del Felibrige chas nautres. (...)*

*Quand moriguèt en 1922, aviá plan servits son Dieu, son Auvèrnha e la França". "Mai que fraire, mas encara amic d'un mèma idèia seguèt Lovís-Bernat Géraud, son capdet, aquel que tot lo monde a z'Aurlhac, disiá "Lo Majòr".*

*Aviá coma son fraire Pèire coneiguda la languina fòra de la genta tèrra cantalesa.*

*Après èstre estat ensenhat al pichòt Seminari de Plèu (Pleaux) faguèt sos estudis de Medecina a París. Seguèt Director del Servici de Santat per la XIII<sup>me</sup> Region, Inspector General del temps de la guèrra de 1870, puèi partiguèt en Tunisia. Reçauvpèt vint-e-sèt recompensas de l'Académia de Medicina per sos trebalhs scientifics !*

*Son òbra poètica es abondosa. Tot lo vièlh Aurlhac passa dins sas tròbas... E qu'un vocabulari trufandièr, riche, florit, en una cascalhada de rimas cantairas !!!*

*D'après lo Majoral Joan FAY  
Lo Cobreto n°26 - 1964*

Vaquí ara quelques tròces d'aqueles dos fraires.

**A LA NOVELA "COBRETO"**  
(en gràfia normalisada)

*Qu'es devengut tan lèu passat  
Lo brave temps de ma joinessa !  
Sentirai pus a mon costat  
Sa frescura ni sa caressa.  
Ai bèl cercar, paures enfants  
Culirai pus las flors d'antan.  
Sens far cap de mistèri  
Vire val cementèri !  
Ont son passats les trobadors  
Que fasián bronzir la Cabreta,  
- Tan plan que ne'n dançava la meneta -  
E VERMENOSA, e l'abat COURCHINOUX  
Gloriós de la lenga mairala,*

*E lo fièr duque de la Salla  
Lo curat FOUR, e lo MAJOR...  
Cossí lusiá "La Pousco d'òr"!  
Que sentiá bon la "Flour de Brouocco"  
L'un plan quilhat, l'autre lo possa !  
Sus totes, engrunats, es passada la mòrt !  
Lo pus fèble es restat per entarrar les fòrts !  
Pel dernièr còp que ma voètz cante  
En ton onor, Cabreto, renaissenta ;  
Lève, ramplida jusc'al bòrd  
La copa Santa !  
M<sup>gr</sup> Pèire Géraud*



## NADAU

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>1 - La granda campana<br/>Bronzís dins la plana<br/>D'ostau en ostau<br/>Dins cada mainatge<br/>Brandís son messatge<br/>Nadin e Nadau !</p> | <p>2 - La pichona tinta<br/>De sa voëtz tan ginta<br/>Son trinhal tan gai.<br/>Lo son fa de sòrta<br/>Que lo vent l'empòrta<br/>Deçai e delai.</p>   |   |
| <p>3 - La plus bèla mònta<br/>Davala, remònta<br/>Fa lo cap-bordon<br/>L'autra qu'es pus nauta<br/>Se bolèga e sauta<br/>Com'un cabridon.</p>   | <p>4 - Al cièu las estièlas<br/>Lusisson tan bèlas,<br/>Venètz pastorels<br/>La luna es levada<br/>Totada escarbilhada<br/>Laissatz los tropèls.</p> | <p>5 - Venètz a la fèsta<br/>Que pertot s'aprèsta<br/>L'Enfant es vengut<br/>Lo Dieu tot aimable<br/>Dins un paure estable<br/>Per nautr'es nascut.</p> |

## Pèire GÉRAUD

\*Indicas : Nadau / nadal, ostal / ostau, cièu / cièl, estèla / estiela.

## LOS COSTOLINS

Los costolins o costovins, monde de Roèrgue (Entraigas, Pons) van a la bona sason vendre lor denada juscas a Aurlhac o al Pajon. Lovís GÉRAUD ne tira amusament.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><i>1. Gaudòt* coratjós<br/>S'avètz l'ocasion<br/>D'anar val Pajon*<br/>Manjar pescajon<br/>Al cors de la vida<br/>Quand ven la sason<br/>Decont margarida<br/>Rosada e gason<br/>Fáun maridason<br/>Veiretz dapasson<br/>A bèl talh de brida<br/>Caminar, bessons,<br/>Òmes, asicons.</i></p> | <p><i>2. Quelses paladins<br/>Son des Costolins*<br/>Filhs del Bas-País<br/>En deçai París.<br/>Pus secs que viets d'ase*<br/>Diriatz d'Arlequins<br/>Montats sur Pegasa<br/>N'áun les èrs coquins<br/>Les tinchs grataquí*</i></p> | <p><i>3. La vila de Pòns<br/>Qu'es d'aqueste pòm*<br/>De l'antique pònt<br/>D'Antraigas, les pònd<br/>A plena niucada*<br/>Lor dòna de vam<br/>Quand la frejolada<br/>A flaquit davant<br/>Lo solelh levant<br/>De son flòc vivant<br/>Totas calhaugadas<br/>Las carraus lai lòngh<br/>Pintran lo riban.</i></p> |
|--|---|--|

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p>4. Nèu, plèja o bèl temps,<br/>Son totjorn contents ;<br/>Cada quatre-temps<br/>Orlhac les attend<br/>E plan que se'n carra !<br/>Váun coma lo vent<br/>E sans cridar gara !<br/>Pèrta d'un moment<br/>Vau pèrta d'argent ;<br/>Del solelh ardent<br/>Que burla* la cara<br/>La nuèch les defend<br/>Amb son alivent.</p> | <p>5. Arriban matin<br/>E tòrnan partir<br/>Avant despartir<br/>De restar pr'atí*<br/>N'aun pas la paciença<br/>De qué faire atí*<br/>Son pas de despensa<br/>Un briat de pontin*<br/>Pro per un cotin<br/>De sabor patir<br/>Tot còp les dispensa<br/>Beure ? Bata atí !<br/>Tua l'apetit !</p> | <p>6. Vai, costolin, vai !<br/>E tròta de biais,<br/>Saqueja ton grais,<br/>A l'ora ont se jai<br/>Tot aquò qu'a vida !<br/>Que, fièr de son fais<br/>Sus la nèu trupida*,<br/>Sus la flor de mai,<br/>L'estolha o l'engrais,<br/>Ton muòl, totjorn gai,<br/>A l'anca solida,<br/>Se garde jamai<br/>De te traire enlai !</p> |
|--|--|---|

Lovís GÉRAUD, dit "lo Majòr"

\*Indicas : Gaudòt, *surnom des Aurillacois* ; Lo Pajon / Al Pajon : *Arpajon* ; Aqueste pòm / aqueste pam ; niuca-dà / nisada : *nichée* ; Costolins / coustouïs / costovins ; viets d'ase : *verges d'ânes* ; Les tinchs grataquís / gratacuols : *le teint rouge* ; Burla / brula ; Pr'atí / pr'aquí ; Atí / aquí ; Pontin : *plat de résistance* ; La nèu trupida / trepida : *pétinée, tassée*.

#### **. Majoral Arsène Vermenosa (1850 / 1910)**

Nascut e mòrt a Vieilles d'Ytrac (Cantal) - Primìer President de *l'Escolo Oubernhato*, Director de *Lo Cobreto*.

**Obra :** *Flour de brousso* (1896), poèmas - *Jos lo cluchado* (1908) poèmas.  
*Les Inedits de Vermenouse* publicats pel Convise d'Aurlhac (1996).

#### **RESPONSA A MOSSUR BANCHAREL**

*Al temps que las bèstias parlavan,*  
*- Vos, Mossur Bancharèl, que sètz un bocin viu*  
*Veguèssetz pas aquí cap allusion -*  
*Una cabra nasquèt, que sos mestres aimavan.*  
*Car aquela cabra, un tresòr,*  
*Lor fasiá de las cròtas d'òr.*  
*Un boc rosse e barbut que dins un prat paissava*  
*Veguet la cabra un jorn coma crotava.*  
*Et veguet qu'una femna arribava al galòp*  
*E se teniá darrièr amb'un esclòp.*  
*Lo boc, qu'era pas fin, part e tot d'una tròta*  
*Gu'el atanben volguèt faire amassar sa cròta...*  
*Mès la femna l'agachèt pas*  
*E li fiquèt un reire al nas !*

Indicas : reire / rire ; veire tanben : *La cadena en paja de cobèrta*.

**. Canonge Francisc Courchinoux (1859 / 1902)**

Nascut a Sant-Mamet, professor a Plèus (Pleaux), a Sant-Flor, director de l'Escola Jean GERSON (París), fondator de *La Croix Cantalienne*, e de *l'Imprimerie Moderne* a Aurlhac, que publicarà l'òbra occitana de VERMENOSA.

**Òbra escricha :** *La pousco d'or, 1884, poëmas.*

**PREFÀCIA DEL RECOLH**

De mon libre, en virar los fuèlhs	Se quauqu'un se ditz que parlavon
Se quauqu'un pensa a nòstres paires	Pel mèime endrech, jol mèime cieu
Tots aquestes mòrts, que pecaire	La lenga que vos parle ieu
Jos la crotz negra en s'anar jaire	E qu'amb ela pregavon Dieu
Sosrisents aun barrat los uèlhs.	E qu'èron fièrs, libres s'aimavon ;
 E se quauqu'un pensa atanben	
Qu'aquò's certa una causa a faire	
Amb lo sovenir de ses paires	
De gardar lo lenga pecaire	
Serai recompensat pron ben.	

**ESTIELA**

<i>Una nuèt</i>	<i>D'una mòrta.</i>
<i>Una estièla</i>	<i>D'a la pòrta,</i>
<i>Pichonèla</i>	<i>Quand vegèt</i>
<i>Davalèt,</i>	
<i>E venguèt,</i>	<i>L'amistosa</i>
<i>Bravonèla,</i>	<i>Pietadosa</i>
<i>Far candièla</i>	<i>Dieu plorèt...</i>
<i>Dessul lièt</i>	

**. Enric Domergues (1869 / 1944)**

**Òbra :** *Contes e Parpandejadas.*

**LOS PASTRES D'EN CAUVÉS**

Los pastres d'En Cauvés gardavan totes a massa las fedas pels brossiers. Aqu'èra la sason de las cerièjas. Coma d'aquel temps n'èran pas tan caras coma uèi, convenguèron de n'en crompar una banastada quand lo costovin passariá.

Lo costovin passèt un brave dimmèrgue matin. E les pastres li crompèron una bèla banasta de cerièjas negraudás.

Paure monde ! Quanha conflada que se n'en fotèron les sèt o uèch pastrons



d'En Cauvés ! Sul còp de las dètz oras totes n'aviáun en dusqu'al tragidor. Que faire alèra ? Degún n'en voliá plus.

- *E ben ! ço faguèt un, adara qu'avèm totes un pete rabanat de cerièjas cal compissar aquelas que demòran.*

E atí\* (aquí) les avètz, l'un après l'autre, qu'arroasan tot ço que demorava dins la banasta.

La jornada passèt ; La digestion se faguèt e quand lo ser arribèt, l'enveja tornèt atrapar les pastrons.

S'aturèron\* de la banasta, espifidèron la frucha, e...

- *Atí n'i a una que n'a pas atrapat !..*

- *Atí n'i a una autra !*

Faguèron e trafeguèron tant, que las acabèron totas !

**Moralà :** Quand sètz petes d'una causa, la desperdissiatz pas ! Cal sap se ne'n tornaretz pas aver enveja o besonh pus lèu que non z'oc pensatz ?

Lo Parpand

#### . Eugèni Pagès (1870 / 1961)

De Vic-de-Cera. **Òbra :** *Margarido, comedia ; Toustous, poèmas ; Teatre oubergnat, 3 comedias.*

#### ONT MORIRAI...

*Quand l'aucèl a crescut, cau\* que quite son niu,  
Dessús una autra branca anarà far lo siu.  
Partit coma l'aucèl ai portat ma volada  
Dins un polit país que s'apèla Cheilada.  
D'estre tan plan tombat merceje lo Bon Dius,  
Mai la femna atanben que m'a fach tant uriós.  
Atí\*, dins qualche temps, prendrai la retirada  
Al mièg de gentes prats, al pè de doás cascadas.  
Per un pichon castèl ai cambiat mon ostau\*  
Lo forcut Puèt\* Marin ten plaça del Cantau\*  
D'un costat lo Limon, de l'autre la Foissanta.  
Lo Sancí, los Monts Dòr, tot a fèt delai lòngh...  
Sabe pas, plan segur, se la Cèra es pus janta\*  
Quò's atí qu'anarai dormir mon darrièr sòm.*

\*cau / cal ; atí / aquí ; ostau / ostal ; Cantau / Cantal ; janta / genta : aimable, gentille.

**. Loís Delhostal, Majoral (1877 / 1933)**  
 Nascut a Prunet, ensenhaire, elegit majoral en 1924.  
**Òbra :** *Rescouoto, poèmes*, 1921 - *Los prados*, 1923 - *Beluguetos*, 1928 -  
*Glossari botanic*, 1933.

#### QUAND MORIRAI

*Tèrra d'Auvèrnha, tu que mon vers a cantada  
 Quand lo darrièr badal me clavarà las dents  
 Quand veirai pus sus ieu ni gautas ni pendents  
 Recapta-me\* jos'n pèd de ta brossa aclatada.  
 L'autan m'alisarà d'una tébia\* ventada  
 Quand l'èrba va sortir dins les quites morrents\*  
 Quand, guifles\* d'aiga-nèu les rius son pus molents  
 E quand l'aucèl prend vam per traire\* sa pieutada.  
 L'estiu, quand dessul Plomb, s'es aussat lo solelh  
 Ausirai batalhar lo sauta-boc, lo grelh  
 Esconduts dins les traucs e la terra trop cauda.  
 Quand la nèu tombarà sus la cima del puèch  
 Me sovendrai del temps ont, a clausa de nuèch,  
 La màma m'endurmiá suls ginolhs, dins sa fauda...*

\* recapta-me : *recueille-moi* ; \* Una tébia ventada : *un souffle tiède* ; \* Morrent, *hauteur* ; \* Guifle : *gonflé* ;  
 \* Traire : *délivrer sa chanson*.

**. Abat Joan, Simon MATHIEU (1878 / 1962)**

Nascut a Cayrols e curat d'Ytrac.  
**Òbras :** *Fusadas de repieuga* ; *Causòtas* ; *La pieuleta, teatre*.

**PREGÀRIA D'ENFANT**  
 Chant avec musique de Léon Froment

*Voldriáí culhir dins lo cièl blus  
 Una per una las estièlas  
 Quand, lo ser, trinha l'angelús  
 Voldriáí culhir dins lo cièl blus  
 Les lums qu'aluca lo trelús :  
 Mas manòtas son pas pron bèlas  
 Voldriáí culhir dins lo cièl blus  
 Una per una las estièlas...*

*Mon Dieu, seriáí ben trop urós  
 D'amanar sonca doás estièlas  
 Per esclairar nòstres cantons,  
 Mon Dieu seriáí ben trop urós  
 De faire veire a mos frairons  
 Aquelas lusentas candièlas !  
 Mon Dieu, seriáí ben trop urós  
 D'amanar sonca doás estièlas.*

*Fasètz tombar del paradís  
L'estièla la pus pichinòta !..  
Escotatz l'enfant que vos ditz  
Fasètz tombar del paradís*

*L'estielòta que vos sonrís  
L'atraparai dins ma manòta.  
Fasètz tombar del paradís  
L'estièla la pus pichinòta !..*

. Loïs Debrons, Majoral (1884 / 1941)

Nascut a Boisset (Cantal)

Òbra : *Cançons auvernhatas ; Al Canton (contes)*

#### NOGALHAR

*Boriaires e belets, cadun amb son martèl  
So'n tren de nogalhar, coma fáun cada annada  
Alèra que, de nèu, la tèrra es acatada  
E qu'un vent negre, freg, estifla pel combèl.  
Pels enfants, aquel jorn es una granda festa  
L'òm les vei atemats, coma polas e gals,  
A folhargar les cròts, ne sortir les nogals  
Qu'a ponhats, al ceston, getan d'una man lèsta.  
A defaut de martèl dels òmes amb lo ponh  
Tustan suls rascalons, escrassan las coquilles  
Qu'acaban d'enlevar las femnas e las filhas.  
Quand d'un plan trabalhat, aquel qu'a lo renom  
De saber plan cantar, guifla l'oire, pecaire !  
E canta, fa dançar, fulta de cabretaire.*

AMIC LEGEIRE, GRELHON, GRELHONA

Aquí arrestam la culhida d'aquela garba de flors. Aquelas flors, totas espelidas sus las tèrras d'Auvèrnha, ne dison pro sus l'amor de nòstra lenga, tal qu'es clavelat al còr dels nòstres cosins auvernasses.

Ne retrobarem encara qualques unas dins las pajes de la part darrière de la Revista, après que vos aurem parlat del Majoral Pèire-Celestin DELRIEU.

Disèm adejà un mercé grand al Felibrige d'Auvèrnha. *Canta-Grelh* ten tanben de dire son grat a son capiscòl lo Majoral Zéfir Bosc que s'es balhat belcòp de mal per atraçar tota aquela polida garba.

CANTA-GRElh

## DOS LIBRES NOVÈLS

Gabrièl SEGURET : *Pels puèches del Levezon, quelques racontes e remembres*  
(Lo Grelh Roergàs, 15 avenguda Tarayre, 12000 Rodez, 1997, 75 p.)

Francis JAMMES : *Le roman du lièvre*, revirat en occitan per Cantalausa (Col. Sètz bilingües, Cultura d'Oc, 31 avenguda de l'Abadiá, 12000 Lo Monastèri, 1997, 47 p.)

Es una causa coneguda, la literatura d'òc en Roèrgue demòra fortament marcada, per dire pas condicionada, e aquò dempuèi la respelida felibrenca del siècle passat, per una ruralitat omnipresenta. Bodon el-meteis, malgrat la simbolica que delargava e les sòmis interiors dont se noirissiá, posquèt pas escapar a la preséncia recurrenta, al nivèl de la siuna inspiracion, de las influéncias del mitan dont èra sortit, qu'i pegava duscas a l'ama e que le pastava de sa cultura.

Partent d'aquela constatacion, non se cal estonar se le darríer libre paregut dins la colleccio del Grelh-Roergàs trata un còp de mai de las condicions d'existéncia dins le monde rural, per l'escasença pendent las annadas 40 dins l'encontrada del Levezon. Le paire Gabrièl SEGURET, dont les auditors de Radiò Rodés avián aimat la revirada occitana qu'aviá faiat del roman d'E. BOULOC *Los Pagés*, gardèt sa vida tota un amor quitament carnal per sa tèrra e sa lenga. Auel raconte levezonenc, que l'autor ailàs posquèt pas acabar, sentís pas la farlabica e, sobre mai d'un sicut, pren valor de testimòni uman. Amans BATUT ajèt una crana idèa de recuperar aquel manescrit, de l'adobar e de lo far editar. G. SEGURET aviá la pèl e l'abeluc d'un escrivan autentic ; e qu'una lenga polida, druda e coladissa saviá manejar quand daissava parlar son còr e sa memòria.

Cantalausa, el, sembla escapar a n'aquesta mena d'atavisme campestral e bar rutla en tota libertat dins las arcanas de la literatura internacionala, menant sens lassièra mas ambe punhor una obrassa de reviraire que, a travèrs la colleccio "Sètz bilingües", balha a las letras d'òc un resson universal de bona venguda. Aquí que nos sortís de sa tireta una adaptacion occitana del *Roman du lièvre* que l'escrivan bearnés Francis JAMMES publiquèt a la debuta del siècle. Cal precisar qu'aquel LEBRAUD a pas grand causa de comun ambe las evocacions animalières de la FONTAINE, Colette o Loís PERGAUD. Ne dona una vision poetizada, passada al mòtle de l'umanisme crestian. Una traduccio inspirada, que deguèt pas èstre totjorn aisida de menar çaelà, ont senhoreja un còp de mai l'engenh de Cantalausa e sa remirabla coneissença de la lenga nòstra.

Joan FOURIÉ  
10 / 09 / 97

## UN ÒME, UNA ÒBRA

*Majoral Pèire - Celestin DELRIEU  
(1915 / 1991)*

*Pèire-Celestin nasquèt a Santa-Maria del Can-tal. Comencèt sos estudis a Sant-Flor e las butèt a Clarmont. Militari per never patriotic, puèi profes-sor, se metèt sul tard a estudiar e ensenhar sa lenga d'òc. Meteissamant se botèt a l'escriure. Son òbra abondosa e de qualitat li merítet la cigala d'òr de majoral del felibridge en 1982. Relevava aital la cigala veusa d'Enric MOULY. Pèire-Celestin èra al Grelh Roergàs dempuèi fòrça temps, grand amic del Roèrgue e fidèl a totes nostres Acamps. Lo Grelh Roergàs l'oblida pas.*

*Merceja aici lo majoral Joan FAY de nos parlar de son crane AMIC, plan trop lèu despartit.*

*GRELH ROERGÀS*

### LA FONT DEL SOVENIR SE TARIS PAS...

Vòli evocar dins nòstra lenga de las terras d'òc l'ardorós e tan profitable travalh d'aquel mestre de la lenga e de la cultura occitanas en Auvèrnha, tal qu'o foguèt Pèire-Celestin DELRIEU.

Aparament de la patria francesa contra l'envasidor vengut d'en defòra, e apament de la cultura d'òc a la sens-contra de l'oblit, aquí avètz tota la vida e tot l'engatjament d'aquel Òme !

#### . DELRIEU aparaire de la terra francesa :

Oc sabètz, que, del temps de la darriera guèrra, demorèt pas los pès dins sos esclòps.

Volontari pèr s'engatjar dins la Resisténcia, i faguèt son primièr travalh d'apament que li valguèt la Crotz d'Oficier de la Legion d'Onor e lo grada de Coronèl, e que fai que sos camaradas ancians combatents son aquí, nombroses, à l'acompanhar. Saludarem donc sa memòria, d'en primièr, ad aquel títol.

Tornat à la vida civil, P.-C. Delrieu se lancèt dins un segond apament : Aquel de la lenga e de las tradicions d'Auvèrnha.

El, l'estudiant del Seminari de Sant-Flor e de la Facultat de Clarmont compren-guèt que son travalh d'ensenhaire lo deviá menar à-z-atropelar los Auvernasses de fòra país, aquelles de Granòble ond èra professor de Letras.

E, de Granòble emai de Lion, aquelis Auvernasses atropelats marchèron pèr

manténer la lenga e las tradicions d'Auvèrnha.

Se faguèt aquí un crane trabalh, vos arrespònde, menat de man de mèstre per l'amic DELRIEU : se dancèt, se cantèt, e se diguèt tantas d'istòrias en lenga nòstra que Pèire-Celestin DELRIEU : faguèt un libre : *Las Repapiadas de la Duganèla*, que tota l'Auvèrnha se n'espètèt de reire.

Mas, tot aquel trabalh se faguèt pas d'esconduda, e lo Felibrige de MISTRAL, al delai d'Auvèrnha, que siasca en Lemozin, en Gasconha, en Lengadòc, Provença... velhava e comprenguèt que i aviá amont, chas nosaltres, un enfant de Santa-Maria-del-Cantal que fazia estreluzir la lenga...

E Pèire-Celestin Delrieu, tu, seguères elegit Majoral a la Santa Estella de Niça, e auguère, ieu, lo plazer bèl de te remetre aquí, à Sant-Flor, al Ostal de Comuna, la Cigala de Gasconha qu'aviás plan meretada, aquela que portèt, avant tu, lo grand Molí de Roèrgue.

D'aquí, lo flòc de tas òbras en lenga d'òc tariguèt plus daica al jorn d'anueit que nos quitas : Aquò seguèt *Lo Ròc de la Cresta*, tan bèl romanç d'una bòria que s'alanda e de ta familia, puèi aquel *Floquet* de contes revirats d'Henri POURRAT en lenga nòstra, e *Picaucèl* ond poesia e pròsa se mèsclan dins un pontarre gostós, e *Feu du ciel, feu vengeur*, aquel libre en francés, pèr nos deire coma meteguères ta joineza al service de la França, tals aquelles del Mont-Mochet et de Sobizèrga.

Pèr totes aqueles engatjaments que seguèron los teunes, mercés, amic DELRIEU.

La fònt de ta vida a tarit. La fònt dei sovenirs tarís pas, jamai.

Joan Fay  
11 de Julh de 1991

*La lausa de Durenca (8 - 08 - 97)*

## Çò que P.-C. DELRIEU DISIÁ D'ENRIC MOULY

*P. C. DELRIEU, elegit Majoral en 1982, reculhiguèt la Cigala de Gasconha, veusa d'Enric MOULY. Es donc el que faguèt lo Laus de MOULY a la Santa Estèla d'Espalion per Pentacosta de 1983. Aquí cossí s'acabava lo sieu Laus :*

Iauriá cent còps mai a dire de l'òbra d'Enric MOULY, del roman sobretot. E ieu ai plan conscientia d'aver pas tot dich, d'aver pas tot après del "Mèstre Roergàs". Es clar qu'aqueste, dins sa longa vida, a tot esrich de çò que sèm, de çò que devèm faire, nosautres, òmes d'òc. Devèm donc pas quitar de legir e de tornar legir sos libres, per n'aprigondir la significacion.

Per ne reténer que lo mai important, vos dirai auèi qu'avèm totes a soscar sobre son conselh major "*d'empleiar sa vida a far quicòm de brave e de grand*" ; avèm a sègre son eisemple sul camin drech que nos a traçat ; avèm coma nos o a dich. "*A luchar per manténer a nòstre païs sa lenga qu'es la clau de son èime, de sa noblessa, de sa libertat*" ; avèm a passar "*la flama santa*" als joines que montan.

Escotam Ugèni Seguret que nos parla per la votz de Mouly : "*Quitatz de chimar, sang de grelh ! E butatz mon òbra ! Es per ela qu'avèm luchat ensemble tota nòstra vida en cantant, per que la sabèm bèla e granda e santa ! Es pas finida e tant s'en manca...*"

*"Qu'una litçon per nos-aus qu'avèm pas benlèu una fé tant prionda e tant enraissada coma la siá ! "* (C. MATHIEU).

Gardèm nos d'oblidar aquela leïçon ; E sovenèm nos de son darrièr message, - caldrà, de segur í tornar sovent, - d'aquel "*testament de MOULY*", tant esmòuvent :

*"Paure pòple ! Se sabiás consí t'an mentit ! Se sabiás consí t'an torsut !  
... S'agiriá que te revelhèssa, paure pòple endurmit !..."*

Enric MOULY soldat, Enric MOULY ensenhaire, Enric MOULY filh de la terra roergata, Enric MOULY dins la vida de cada jorn : Un òme que s'es ganhat nòstre respèch lo mai priond.

Mès, Enric MOULY, portaire de la flamba occitana, aparaire afogat de la lenga d'òc, li devèm remiracion e fidelitat... Es per nautres un dever d'assajar de lo sègre, de luènh, coma lo pastre sèg son estiela a l'asuèlh del ser.

Pèire-Celestin DELRIEU,  
*Majoral del Felibrige, Cigala de Gasconha  
Escrich a Rofiac de Sanct-Flor, lo 7 de mai de 1983.*

**Collection AL CANTON**

SAINT-BEAUZÉLY  
Castelnau-Pégayrols - Montjaux  
Verrières - Viala-du-Tarn

**Le livre** (texte en français, témoignages en occitan)

- Préface de Armand VERNHETTES, conseiller général

*Lo païs e l'istòria*

- Notices historiques communales
- Les noms de lieu et les origines
- L'histoire et l'ancien occitan (XII<sup>e</sup> - XVII<sup>e</sup> siècles)
- Documents historiques des XVI<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles

*Un còp èra*

- *Lo vilatge*
- *La bòria*
- *L'ostal e l'ostalada*

*Cants, musicas e contes del canton de Sent-Bausèli*  
(textes enregistrés sur la cassette)

**La cassette:** 1 heure de chants, contes, formulettes...

**Descriptif du livre :** 240 pages, 350 photographies et cartes postales anciennes. Format : 20 x 28cm. Impression en noir sur papier 135g. Reliure: cousu-collé.

**Descriptif de la cassette :** Durée : 60'. Stéréo. Jaquette couleur. 32 chanteurs, conteurs...

**Prix :** 250F pour le livre, et 60F pour la cassette.

**Lo 8 d'agost 1998**

***La SAINT-JUSTIN del GRElh-ROERGÀS se farà  
a SÉVERAC-LO-CASTEL***

*Li se parlarà de Paul Gayraud que i nasquèt en 1898.*

## CONTES E POÈMAS

Per aqueste còp es l'Auvèrnha que tenèm de metre a l'onor.

. De la pluma destricada del majoral DELRIEU avèm doás paginas tiradas del raconte "Lo Ròc de la Cresta..." Un plaser, un regal, talament plan la vida nos i es tornada.

. Joan VEZOLA a sa plaça marcada al paradís dels bons contaires. Dobtam pas que prendretz plaser de legir la coquinièira de "Blasi, lo monièr", contada per el.

. Joan-Maria GASTON demòra totjorn tan jove. L'avèm vist al Fèl per la fèsta de la Vinha, coma a la Vinzèla - Grand Vabre, l'an passat. E sa pluma viva s'arrèsta pas de córrer. Un òme que nos fa lum dabans !

. Dins son biais personal, Felix DAVAL sap meravilhosament pintrar. Per pichonias tòcas, a còps de frasòtas cortetas lo tablèu se fa davant vos - De qué cacha lo Francés per lo far tan soscaire ?

. Avèm gardada bona sovenença de Joan-Maria BONHOMME de Polminhac, fidèl de totes los acamps occitans. Aicí dins son poëma nos parla del Barrés.

. Joan FAY, clavarà lo tot en proclamant son estima per Roèrgue. Un cant d'amor que nos toca al viu del còr...

## UN PAURE : CURA-TOPIN

Dins lo "Ròc de la Cresta", P.-C. DELRIEU conta la vida d'una familha, tala qu'el la cóneguèt al siu ostal. Estil simple e agradiós, qu'om s'alassa pas de congos - tar... :

Era ambe lo baston que Cura-Topin tustava a la pòrta, coma fach espès, a l'ora que lo repais de miègjorn veniá de començar...

"*Lo Bon Dièu vos garde la santat*" ; s'anunciava cada còp amb aquelas paraulas...

E la Justina, cada còp, li respondiá : "*E ! Vos esperàviam pas auèi, brave òme... Venètz, sarratz vos del canton... Podètz quitar vòstre saile e vòstra biaça ; Laissatz los darrièr la pòrta d'intradu... E venètz vos calfar*"...

La femna aviá páur que lo paure li empliguèsse l'ostal de neiras, o de pesolhs... Es per aquò que li fasiá pausar lo fais lo pus gròs entre las pòrtas...

De paures ne passavan d'autres... Mès aqueste èra coneigut, de Clavereita e de tot lo païs, coma lo lop blanc... Om lo recebiá ambe gràcia, gaire ben coma un convidat... La Justina se despachava de li escalcir una escudelada de sopa e de li fa còire un uòu dins lo bolhon o la cendre. Una crosta de pan, lo bocin de fromatge ; e l'òme èra assadolat e content... Quand i aviá de pompa sus la taula, el, coma los autres, aviá drech a son morcèl ; e mai al veire de vin per lo far davalar...

Gaire ben òm lo recebiá ambe plaser... Sobretot los enfants aimavan de l'agachar s'assetjar al ras del fuòc e lecar son escudèla... Aquò li prometiá una velhada agradiua ambe de contes a far tremblar e de racontes a s'espètar de reire.

Lo mond l'avián sobrenomat Cura-Topin ; cadun pel païs l'apelava d'aquel escais-nom ; e gaire deguns sabiá son nom vertadièr. Una mania, un bocin drolleta, lo li aviá fach glenar, despuèi d'ans e d'ans... A cada escudèla de sopa que manjava, al moment de portar a la boca la darrièira cuelhièra, l'òme se metiá a dire, gaire ben a cantar, d'une voetz del curat al patèr ; "*E lo topin es curat*"... Pensatz que los drollets e drolletas, al torn de la taula, avián pena a se téner de reire... El mai sabiá que tot lo mond l'apelava : "*Cura-Topin*" ; E preniá plaser, çò sembla a jamai oblidar de dire aquelas paraulas "*sacradas*"...

Atal, Cura-Topin s'era fabrejat un personatge... Sabiá, lo gusàs, ont anava èstre plan rebut, ont i aviá bona taula e mota de fen mofle, ont empliriá lo dedins e passariá una nuèch de sòm priond, endurmit coma un socàs.

Claveireta èra un d'aqueles ostals que lo mespresavan pas... E el se cresíá obligat de tornar la politessa, de se far parlaire e contaire e mai cantaire...

Gaire anat per las escòlas, ges instruit, aquel paure... Mès aquò l'aviá pas empatat de durbir los uèlhs e las aurelhas e de s'assabentar de son biais... Pas un menestrièr, pas un salta-en-banca ni un jonglaire... Mès un contaire que sabiá dire de contes meravelloses e un contaire que cantava las cansons las pus polidas ; E un

òme desirós de far plaser, de rendre a totes un pauc del ben que la Justina li fasiá...

Un prangieiron pel fen lo vèspre... Pas besonh de li anar far veire ont èra la granja ; Cura-Topin o sabiá. E se bastissiá son nis tant plan coma l'aucèl fa lo sieu. Apressò tornava al canton e se disiá d'ataca pel sopar... E de son mèime biais, coma a miègjorn, curava son escudèla e estremava tot çò que la Justina li presentava...

*"Coquin e magre coma un pic,  
Lo bogre aviá bon apetit..."*

Après lo sopar, la velhada esperada de totes comença... Celestin prend sa plaça al canton ; Cura-Topin se met al ras d'el, a la poncha del banc sarrat un bocin vel fuòc... Mès deguns dels joves aimava pas de se sèire a son costat ; Ço disián los dròlles que sentiá la chica e l'odor ispra del tabac e de la crassa mesclats... Son grand plaser, après lo sopar, èra de demandar a Celestin una presa de tabac a fumar e de lo raunhar un tròç de la serada... Ço que fasiá defèci atanben es que, de temps en temps, Cura-Topin trasiá un escupit negrós, que partiá subte coma una pissada de canh e anava tombar al mièg de la flamba. Deguns escupissiá coma Cura-Topin...

Quand tot lo mond èra prèst, al torn de la taula e del fogal alara Cura-Topin demandava : *"Que volètz que vos diga ? Conte de volurs o de brigands ? O se volètz una canson ? O una istorieta farçaira de Topinet ?"*

Questions sans importança... Un voliá quicòm, un autre quicòm mai..., Jamai se serián metuts d'acòrdi... Si ben que Cura-Topin fasiá çò que li plasiá ; Cantava o contava o los dos ensemble, coma li veniá a l'idèia.

Majoral Pèire-Celestin DELRIEU

#### UN CONTE DE BLASI, LO MONIER<sup>(1)</sup>

Blasi beuviá plan lo vin, mai saviá atanben lo faire beure. Que volètz ? Del temps que l'òme qu'aviá portat del gran à mòlre estunha una pauca à l'ostal amb lo monièr, l'Anna, la monièira davalava al molin per s'assegurar que tot marchava plan. E, tant qu'èra aquí, oblidava pas de tornar moldurar<sup>(2)</sup>. Blasi aviá moldurat per l'ase e per lo tesson. Caliá ben qu'ela moldurèssa per las cabras e per las polas.

D'una pauca à l'altra, les dos òmes, le ser, èran sovent un pauc calds. E aquel que s'en tornava amb la farina e lo bren<sup>(3)</sup> trobava una femna enciprosa en d'arribant à l'ostal :

*"Blasi t'a encara fach pintar ! E d'aquel temps l'Anna es passada als sacs ; Lo còp que ven, aquò sarà ieu qu'anarai al molin !"*

Alèra caliá pesar les sacs de farina e las sacas de bren, mes l'i aviá totjorn à pauc près lo compte. Blasi bon monièr, per mièlh escrassar lo gran, l'arrosava dins l'en-tremièja amb d'aiga canda de la fònt. E aquela aiga, partiá, mesclada amb la farina,

e lo bren, e auriá fach compés<sup>(4)</sup> ambe çò qu'aviá moldurat la monièra. Aquò, la femna ò sabiá pas. Mès, comprendiá, praguò, que son òme s'era fach colhonar de qualche biais, e demorava enrufada tota la setmana.

Sufís que Blasi e l'Anna avián lo pòrc lo pus gras, l'ase lo pus valhant, las cabras las melhoras de lach e las polas que pondián lo mai de tot lo païs.

La femna de Blasi aviá una neboda que veniá de se maridar. Les dos joves tarderon pas à venir far una visita al molin. Mès, la bèla-maire aviá avertit son gendre.

*"Mefiatz-vos ! Blasi vos fara pintar, paubre Marcèl ! E se volètz que vos daisse en una<sup>(5)</sup>, vau mai deire qu'aimatz pas lo vin. E tu Joaneta, as qu'à pena de ò afortir, se Blasi ò vol pas creire."*

La Joaneta e Marcèl arriban al molin.

*"Avètz agut una bona idèia, anem ! Acabatz d'entrar."*

E còp-sec, Blasi lèva la trapa per davalar à la cava :

*"Sètz vengut de pès. Deubètz aver amassat sed. Anem tastar per començar aquel vin blanc que me portèron lo mes passat."*

*" - A ! Davalassiatz pas per ieu, ço ditz Marcèl. Aime pas lo vin.*

*- Volètz reire, un òme de vòstre atge ?*

*- Aquò es vertat, tonton, ajustèt la Joaneta ; Beu que del lach !"*

Blasi aguèt lèu vist de que nen virava<sup>(6)</sup>.

Tornèt tampar la trapa. Mas aviá son idèia.

*" - Se aquò es aital, vau anar mòlzer una cabra. Auretz del lach tot cald !*

*- Es pas la pena : Beurai ben d'aquel del matin."*

Mas Blasi èra déjà à fòra e apelava las cabras que brostavan per las còstas vès Birjat : *"Pelelé ! Pelelé !"<sup>(7)</sup>*

Las queitas<sup>(8)</sup> davalan pel travèrs e arriban. Blasi las claus dins l'establon, prend la sèla e la conqueta<sup>(9)</sup>, passa darrièr la premièira e se bòta à la mòlzer. Los dos nòvis èran demorats ambe la tanta.

Blasi tòrna amb sa conqueta plena. Sa femna aja<sup>(10)</sup> una escudèla per Marcèl. Lo lach de cabra a del gost, mas, aquel de las cabras del molin n'aviá encara mai. Blasi l'i aviá abocat un bon veire de presura.

*" - Cossi trobatz mon lach, Marcèl ?*

*- Es plan bon, per ma fe. Ieu aviá jamai tastat, de lach de cabra. Mas compren - de ab ora per de qué les cabecons àun tan bon gost.*

*- E ben ! Vos geinassiatz pas. Tenètz : Una autra rajada tant qu'es cald. Regalatz-vos."*

La Joaneta buviá lo café ambe la tanta ; l'i botèt à pena la lach. Mès Marcèl nen lampèt doás escudeladas<sup>(11)</sup>. E la monèira li faguèt :

*"Tastaretz ben un talhon de fonharda ?"<sup>(12)</sup>*

Marcèl se faguèt pas pregar. Mas aquò li donèt sed. Blasi beuviá del vin ; E lo nebot saguèt obligat de li demandar una altra rajada de lach...

Aquò fa que quand tornèron partir, lo ventre de Marcèl acomençava de li dòlre.  
E èran pas à mièja còsta que li calguèt s'apostar<sup>(13)</sup> pel premièr còp.

"A ! quònha foira ! Puta de lach !"

E aquò s'acabèt pas aquí. Aquò durèt tot lo long del camin ! Quònha debonda-da !

"A ! Soi pas prèste de tornar tastar lo lach de cabra !.. Atanben, quònha idèia d'escotar ta maire !"

Al molin da Jordin, Blasi disiá à la siá femna :

"Quand Marcèl tornarà, veiràs qu'aurà acostumat lo vin !"

*D'un racònte d'Antòni POMARAT  
aprestat per Joan VEZÒLA.*

**Indicas :** <sup>(1)</sup> monier, monieira : meunier (ière). Contraction de molinier, molinieira ; <sup>(2)</sup> moldurar : (verbe formé sur mòltre : moudre). Prendre une part de la farine en paiement de la mouture ; <sup>(3)</sup> lo bren : le son. ; <sup>(4)</sup> auríá fach compés : aurait compensé le poids ; <sup>(5)</sup> que vos daisse en una : qu'il vous laisse tranquille ; <sup>(6)</sup> de que nen virava : ce qu'il en était ; <sup>(7)</sup> ! pelelé ! interjection : pour appeler les chèvres ; <sup>(8)</sup> las queitas : les biques, les chèvres ; <sup>(9)</sup> la conqueta : diminutif de conca : conque, bassin, cuvette ; <sup>(10)</sup> aja : verbe ajar : prendre un objet qui se trouve à sa place ; <sup>(11)</sup> doás escudeladas : deux écuelles ; <sup>(12)</sup> fonharda : sorte de flan ; <sup>(13)</sup> s'apostar : se baisser.

#### TOT SE DERRÒCA

L'estiu s'acaba tristament ;  
Après quauques jorns solament  
De calor, la pluëja es tornada  
Tot es virat d'amont-d'aval  
N'entendèm pus lo picoral  
Cantar sul garric de la prada.

Autres còps nos disiá : "Plèu, plèu"  
Quand las nivols al fons del cièu  
Del soguelh cucavan l'esclaire  
Amb'aquel meichant temps, a pret  
Presque sigur un còp de fret  
E s'es enromassat, pecaire !

Dins son trauc, demòra arrucat  
Agara tot es derrocat  
Un pauc pertot sus nòstra terra  
*L'i a plus de primas* e d'estiùs  
E las calhas al bòrd dels riùs  
Son partidas, quanha misèra !

Auèi, a l'entorn dels masuts  
Pastres e vachièrs cantan plus  
Quand las grinçanas son floridas.  
Plus d'esquillas e d'esquillons !  
Sols de chavals e de motons  
Sus nòstras montanhas polidas.

Mès, quand barran les atelièrs  
Alèra un fum de vacanciers  
O, se volètz mièlhs, de toristas  
Per venir se guiflar d'er viù  
En ribambèla, cada estiù  
Montan se quilhar sus las crestas.

E tot aquel monde s'en va  
Plan sovent, la cana a la man  
L'un darrièr l'autre e l'amma uriosa  
A la poncha del Puèit Marí  
Que sembla tot endolorit.  
De qué ne pensa VERMENOSA ?

Joan-Maria GASTON, Mestre en Gai Saber

### UN PAIRE SOSCAIRE

Es cinc oras de l'ora d'ivèrn. Lo Francés mena son cabau <sup>(1)</sup> per la Parrò. Un tròç de la prangièra a ebrancat. Un quite garric i es passat, pr'aquò dison que sa fuèlha fa pissar lo sang...

Aicí dejà quò's dins l'ombra. Lo solelh davala dapasson, qui l'a que trescond <sup>(2)</sup> darrièr Barriac. Plantat pel prat, lo paisan agacha manjar sas vacas. S'ausís d'autras esquillas. Lo rivatèl <sup>(3)</sup> crebat per la secada cascalha <sup>(4)</sup> pas.

Enfin lo Francés barra la cleda e engulha lo camin. Va doçament, lo cap baissat. Drèch davant el, lo vilatge. Pas un bruch. Tot lo monde s'es claus.

Tanlèu arribat, lo Pagés s'estrema dins son estable. Quau sap ? Benlèu va veire de la Guindona qu'a pas getada aqueste ser a causa d'una decenta <sup>(5)</sup>.

Al cap d'un moment qui l'a per la barrièira <sup>(6)</sup>. S'assièta sus la paret, al ras del grand telh <sup>(7)</sup>. Son baston, lo ten de las duás mans e fa anar dapasson sul pavat. Un vent fresc s'es levat. Dejà Magalona <sup>(8)</sup> lusís. Pel vilatge les esclaires s'alucan. Mès lo coarro es pas preissat de dintrar. A l'ostau i a sa femna, la Matilda. Dempuèi tres setmanas, sa filha unica, la Marisa es al licèu a Marlzac, e mai s'es plan acostumada. A son paire, li sembla qu'es partida per totjorn.

Francés ! Tu que te vantavas que ta dròlla trabalhava tan plan en classa... Tu que voliás que trimèsse pas tant coma sos parents quand serià bèla... M'áun dich que lo ser que la menères al licèu, t'escondères <sup>(9)</sup> per te boissar les uèlhs.

Aqueste còp es plan nuèch. L'òme, totjorn assetat sus la paret, sosca. Son regard ròda sus l'estable modèrne, l'engard de las embaissas <sup>(10)</sup>, l'ostau qu'a refach de nuòu e ont i a tot lo confòrt. Pensa benlèu a sa bòria ont, dempuèi lòngtemps, de paire en filh les Pagès àun viscat <sup>(11)</sup>, àun trimat e son mòrts.

Dels aucèls de nuèch cantan. Un can fa lo jap del lop <sup>(12)</sup>. Tot d'un còp l'Angelús sòna. De jol grand telh una ombra bèla se lèva... E camina. Sens cap de sabor, lo Francés va a la sopa.

Felix Daval  
*Los fraisses èran tombats*

**Indicas :** <sup>(1)</sup>cabau : cheptel, bétail ; <sup>(2)</sup>trescondre : disparaître à l'horizon ; <sup>(3)</sup>rivatèl : petit ruisseau ; <sup>(4)</sup>cascalhar : gazouiller, murmurer ; <sup>(5)</sup>decenta : mammita ; <sup>(6)</sup>barrièira : cour de devant la ferme ; <sup>(7)</sup>telh : tilleul ; <sup>(8)</sup>Magalona : Vénus, l'Étoile du Berger ; <sup>(9)</sup>s'escondre : se cacher ; <sup>(10)</sup>embaissa : machine, outil ; <sup>(11)</sup>viscar : vivre ; <sup>(12)</sup>far lo jap del lop : hurler comme un loup.

### BARRÉS EN CARLADÉS

L'istòria nos dis que lo nom de l'encontrada,  
Carladés, es vengut de castèl de Carlat,  
Aquela fortalesa, sus una rocalhada,  
Basalte dominant la rota de Raulhac.

Aprèp, lo Carladés se càmbia de familha,  
Devenguèt lo refugi de la Reina Margòt ;  
La plaça fòrta, amont, a un ròtle de velha  
Mas las guèrras civilas trebolan lèu lo sòrt.

Lo comte de Carlat brava lo rei de França,  
E lo castèl del còp se tròba derocat ;  
Plus de senhors aicí, ara es l'esperança  
Pertot dins lo païs de faire l'unitat.

Sul camin de Roèrgue, en tèrra cantalesa ;  
Cropières, Messilhac, son pus prèp de Raulhac,  
Mas La Capèla, La Crotz Barrés son vilas carladesas,  
Lo Barrés amb lo Mur es dejà luènch d'Aurlhac.

Jocat sus un grand puèch, amb un castèl en roina,  
Les ostals arrapats, vaquí Mur de Barrés,  
Plaça de Monacò, l'ostal de la comuna,  
Lo prince de Monègue, senhor del Carladés.

Òc, Vic en Carladés, es ben la capitala  
D'aquel ancian canton e d'aquel terrador ;  
Que te consacre donc l'istòria regionala !  
Qu'en Montaudon lo Monge ajas ton trobador !

Joan-Maria BONHOMME\*  
*Mestre en Gai-Saber*  
*Al còr del Païs Verd - 1990*

\* Nascut a Polminhac, ras Vic de Cera en 1908.

### L'ESCLOPIÈR DE MAUBÒSC <sup>(1)</sup>

Al temps vièlhs, i aviá amont a Maubòsc, lo païs dels "Caça-lops", un esclopièr qu'apelavan "Figaret".

Un dimenge matin, Figaret èra davalat dins la ribièira de Brezons per crompar sus pèd, del mossur del castèl de Lescura, una dotzena de vèrnhes.

Los dos òmes anèron veire los aubres, los causiguèron, los marquèron, ne discutèron lo prètz ; e, lo mercat conclús e lo pache d'un còp fach, lo mossur convidèt Figaret à bèure la gota... Aprèsso, Figaret podiá pas far de mens que d'anar trincar a l'auberga ambe los companhs brezondís, e de mai d'un pinton...

Un bocin pus tard, al moment que Figaret s'aprestava a tornar préner la carrièira que monta vèrs la planesa de Vigrós e de Maubòsc, las campanas se botèron a sonar la messa granda.

L'esclopièr, òme de cresença e de religion, se diguèt : "Me caldriá pr'aquò pas mancar la messa..." E dintrèt a la glèisa.

Lo curat, aquel dimenge n'era pas de bona imor... Cal dire que sos parroquians de Brezondís e de Brezondinas li ne fasián veire de totas.

Era tot aquò, e belcòp mai encara, que la brave vièlh curat reprochava a sas oalhas e sens i anar per quatre camins...

L'esclopièr, se pensava que de totas aquelas sornetas, el, un Caça-lops, n'aviá res a faire e n'escotava que de la meitat d'una aurelha... E tot d'un còp, l'òme se meneguèt a becar <sup>(2)</sup> ; e, un parelh de minutats, s'endormiguèt.

D'aquel temps, l'òme de Dieu èra rotge de colèra e gulava : "Brezondís et Brezondínas, lo Bon Dieu es pas content de vautres ; E quand sonarez à la pòrta del Paradís, Sanct Pèire vos virará vèrs l'infèrn... Rapelatz-vos, òmes et femnas de pauc de cresença, lèu anatz quitar aquesta tèrra e lo diable negre vos enforçarà dins las flamas del fuòc sempiternal..."

L'esclopièr, los brams del curat li avián fach faire un salt, e per meitat estabos, tot dejosvirat <sup>(3)</sup> d'ausir aquela voetz del tròn e d'entendre aquelas darrièreiras paraulas, se levèt de còp de la siá cadièira e gulèt, pus fòrt encara que lo curat, que las menetas, elas mai, se desrevelhèron : "Ièu m'en foti de çò que disètz, que soi pas da Brezons ; soi un Caça-lops..."

E Figaret, sens esperar la responsa, engulhèt la sortida de la glèisa...

Pèire-Celestin DELRIEU

*Indicas :* <sup>(1)</sup> maubòsc : village de Malbo, en réalité : Malbosc o Maubosc ; <sup>(2)</sup> becar o bicocar : somnoler ; <sup>(3)</sup> dejosvirat (desaubirat) : désorienté, décontenancé ; de Aubire (arbitrium) : bon sens, jugement.

## ES PRO FLORIT...

Es pro florit

Lo teu ramèl, tèrra de Roèrgue generosa,  
 Pèr que nen fascas, uèi lo present als pauruch  
 Pèr lor mostrar que sola una lucha arderosa  
 Al ramèl florit d'uèi li pòt far portar fruch.

Es pro florit

Lo teu ramèl, tèrra de Roèrgue generosa  
 Pèr qu'à los qu'áun dobtat l'ajas aduèi ofrit.

Es pro granat

Ton blat madur, tèrra de Roèrgue meissonada,  
 Pèr que de tant de gran ajas apasturat  
 De los qu'áun caponat la paurosa mainada  
 E lor ajas tornat un vam assegurat.

Es pro granat

Ton blat madur, tèrra de Roèrgue meissonada,  
 Pèr que l'espèr al Païs d'Oc siaga tornat.

As pro luchat,

Tu lo Roèrgue valent, pèr qu'en còla amistosa  
 Venguèssem de pertot, d'Albigés al Cantal,  
 Te portar la frairesa e nòstra ajuda àurosa  
 Pèr ensem aparar èime, lenga e l'ostal.

As pro luchat,

Tu lo Roèrgue valent, pèr qu'en còla amistosa  
 Venguèssem t'afortir que res serà laschat.

As pro cantat

Felibressa d'amor al lum escandilhaire  
 Qué nos enluziguèt, Calehon poderós,  
 E tu, als camps de Complibat bèl endralhaire,  
 As pro cantat tanben pèr nos faire amorós.

Avètz cantat


E nos avètz donat lo vam escandilhaire  
 Pèr que tot abandon siaga en nautre arrestat.

*Al Roèrgue amic, ai Roergatses bèles,  
 à Calehon, à tus, nòstre Mouly de sempre.*

Joan Fay, 7 d'Agost de 1981.

**34**

**DECEMBRE 1997**



ISSN 0999 - 7636

## SOMARI

**MESSATGE, VENGUT D'AUVÈRNHA..... 1**

**VIDA OCCITANA**

Novèlas occitanas..... 4

**L'AUVÈRNHA A MANTENGUDA SA LENGA**

I - Los davanciers.....	6
Francés de Murat.....	7
J.-B. BRAYAT .....	9
II - Los autors del temps feliibrenc.....	11
Los fraires GÉRAUD .....	12
A. VERMENOZA majoral.....	15
Loís DELHOSTAL, majoral .....	18
Loís DEBRONS, majoral.....	19

Dos libres novèls (Joan FOURIÉ)..... 20

**UN ÒME, UNA ÒBRA**

Majoral Pèire - Celestin DELRIEU (Joan FAY).....	21
Ço que DELRIEU disiá d'Enric MOULY.....	23

**CONTES E POÈMAS**

Un paure : Cura-Topin, (Majoral Pèire-Celestin DELRIEU) .....	25
Un conte de BLASI, lo monièr (Antòni POMARAT) .....	26
Tot se derròca (Joan-Maria GASTON).....	28
Un paire soscaire (Felix DAVAL).....	29
Barrés en Carladés (Joan-Maria BONHOMME).....	30
L'esclopiér de Maubosc (P. C. DELRIEU) .....	32
La cadena del còr (Arsène VERMENOSA).....	En cobertura
Es pro florit... (Joan FAY).....	En cobertura

GRELH ROERGÀS - 15 av. Tarayre, 12000 RODEZ

Imp. Bauguil & Bordes - Rodez